



Broj: 01-422-11/20/P-174-151

Datum: 25.03.2021. godine

Na osnovu odredbi člana 9. stav 1. i 21. stav 1. Zakona o gasu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/18 i 15/21), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 10. stav 1. tačka 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. stav 1. tačka g) i člana 43. stav 1. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 16. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/19), odlučujući po zahtjevu Akcionarskog društva "RAFINERIJA NAFTE BROAD" za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 174. redovnoj sjednici, održanoj 25.03.2021. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom

1. USVAJA SE zahtjev Akcionarskog društva "RAFINERIJA NAFTE BROAD" za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom.
2. Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom iz tačke 1. ovog rješenja izdaje se na period važenja od dvije (2) godine, počev od 25.03.2021. godine.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom i Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, registarski broj: 01-422-04-2/18/21.
4. Korisnik dozvole je obavezan plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja dozvole, u roku i na način utvrđen posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
5. Ovo rješenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Akcionarsko društvo "RAFINERIJA NAFTE BROD" (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je dana 26.10.2020. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, broj 2074/20 od 22.10.2020. godine (u daljem tekstu: zahtjev).

Nakon obrade podnesenog zahtjeva, utvrđeno je da zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je, u skladu sa članom 10. stav 2. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/19, u daljem tekstu: Pravilnik), od podnosioca zahtjeva, aktom od 04.11.2020. godine, zatraženo da otkloni utvrđene nedostatke i dopuni zahtjev.

Nakon što je podnosilac zahtjeva otklonio utvrđene nedostatke i dopunio zahtjev, Regulatorna komisija je, na 169. redovnoj sjednici, održanoj 18.02.2021. godine, razmotrila zahtjev i, na osnovu odrebi člana 13. stav 2. i 3. Pravilnika, utvrdila nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, te donijela zaključak da se u Brodu, u prostorijama skupštinske sale (zgrada Pošte), ulica Svetog Save 36, dana 02.03.2021. godine, u 10.00 časova, održi opšta javna rasprava, radi pribavljanja komentara na nacrt dozvole, od strane podnosioca zahtjeva i drugih zainteresovanih lica. Zaključkom o održavanju opšte rasprave je određeno da se komentari na zahtjev i nacrt dozvole, u pisanoj formi, mogu dostaviti do 02.03.2021. godine. Regulatorna komisija je nacrt dozvole i zaključak o održavanju javne rasprave dostavila podnosiocu zahtjeva, te je objavila obavještenje za javnost u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici koje sadrži osnovne informacije o zahtjevu, nacrtu dozvole, održavanju javne rasprave, načinu na koji zainteresovana lica mogu dobiti dodatne informacije i ostvariti uvid u zahtjev, načinu i roku dostavljanja komentara zainteresovanih lica, te informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku izdavanja dozvole.

Opšta rasprava je održana u zakazano vrijeme i istoj su, pored predstavnika Regulatorne komisije, prisustvovali i predstavnici podnosioca zahtjeva i opštine Brod. Na opštoj raspravi, predstavnici podnosioca zahtjeva su izjavili da nemaju komentare na nacrt dozvole.

Nakon održane opšte rasprave, sačinjen je izvještaj sa opšte rasprave i prijedlog dozvole. Tokom ovog postupka nije bilo podnesenih zahtjeva zainteresovanih lica za učešće u postupku.

Regulatorna komisija je, na 174. redovnoj sjednici, održanoj 25.03.2021. godine, razmotrila prijedlog rješenja o izdavanju dozvole, uključujući prijedlog uslova dozvole i izvještaj sa opšte rasprave, zahtjev za izdavanje dozvole, kao i svu priloženu dokumentaciju prema obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole i ostalu dostavljenu dokumentaciju u postupku, na osnovu čega je utvrđeno da su se ispunili uslovi za usvajanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, pa je odlučeno kao u tački 1. i 3. dispozitiva ovog rješenja.

Imajući u vidu odredbu člana 11. stav 2. Zakona o gasu i člana 6. stav 1. tačka d) Pravilnika, kojom je propisano da se dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom izdaje na period do 10 godina, odlučeno je da se ova dozvola izda na period od dvije (2) godine, kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 24. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), kojom je propisano da se finansiranje Regulatorne komisije, između ostalog, obezbjeđuje iz godišnjih naknada od energetskih subjekata, te članu 57. Pravilnika, kojim je utvrđeno da se iznos regulatorne naknade utvrđuje posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi koju donosi Regulatorna komisija i da se ista plaća tokom perioda važenja dozvole. Ova odluka se donosi na godišnjem nivou, a na bazi Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske usvojenog od strane Narodne skupštine Republike Srpske.

Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i članu 16. stav 4. i 5. Pravilnika.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici, te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:

- "RAFINERIJA NAFTE BROAD" a.d.,
- internet stranica,
- oglasna tabla i
- a/a.

Predsjednik

Vladislav Vladičić